

ASb
approved



Mohlokamedi le
bookelo bja
gagwe bja
diphofo
Thelma Tshesane
Magriet Brink

Sepedi




Ye ke nonwane ka ga
Mohlokomedi le bookelo
bja gagwe bja diphoofole
le diphoofole tša dišwana.




Phato ke kgwedi ya
mošomo o montši go
Mohlokamedi le bathuši
ba gagwe ba bookelong
bja diphoofolo.




Mokiti wa ngwaga o tee o gorogile pele. O tlišitšwe ka lori e tala ya kgale.



Mohlokamedi le bathuši
ba gagwe, ba be ba
nyamile ebile ba kwela
Mokiti bohloko. Mokiti o be
a otile ebile a sa thaba.



Eupša go se go ye kae, ke
ge Mokiti a humana
maatla. A thoma go raloka
le diphoofolo tše dingwe
tša ka bookelong.



Ka tšatši le lengwe,
helikhothara ya fihla
bookelong bja diphoofolo.



Mohlakomedi le bathuši
ba gagwe ba kitimela ka
ntle. Ka helikhophthareng
go be go na le tlowana e
apešitšwe ka kobo.

E be e le Ndile. O be a na le
matšatši a mahlano fela a
tswetšwe. Mohlokamedi o
be a leša Ndile ka
lebotlelo.





Tšhiwana ya boraro kgweding yeo e be e le Malea. O gorogile bookelong bja diphoofole ka lori e khwibidu. O be a na le dikgwedi tše tshelela a belegwe.



Tšhukudu Malea le našana
Enkare, go se go ye kae ke
ge e le bagwera ba go
ntšhana sa inong. Ba be
ba eya gohle mmogo.



Bošego bjo bongwe, bohle
ba ile ba tsošwa ke go
goroga ga Abia.



Abia o be a na le dikgwedi
tše hlano a tswetšwe. O be
a fokotše kudu morago ga
leeto la gagwe le le telele.



Ka baka la molala wa
gagwe o motelele,
Mohlokamedi o be a
swarela lebotlelo godimo
gore a leše Abia.



Mafahla a manyenyane
Abele le Moitsi a gorogile
magareng ga Phato.
Ditshepe tše, di be di na le
diiri tše mmalwa di
tswetšwe.




Ka moka ga bona ba be ba
nyamile ge Abia a
hlokofala morago ga beke
a gorogile ka bookelong
bja diphoofolo. Eupša
Mohlokamedi le bathuši
ba gagwe ba ile ba
phološa Moitsi.



Ditšhuana tša mafelelo tša
go goroga ka Phato e be e
le Kopi, le Kepi le Ketsi.
Ditawana tše, di be di na le
dibeke tše pedi di gorogile.



Mohlokamedi le bathuši
ba gagwe ba rata
diphoofolo ka moka, le
tšeo di selekago.



Ngwana wa go Seleka
kudu e be e le Lokolla.
Lokolla o be a rata go fihla
digalase tša Mohlokomedi
tša mahlo.



Batho ba bookelong bja diphoofolo ba šoma ka maatla go hlokomela diphoofotšwana. Ba tshepa gore ka tšatši le lengwe, ditšhiwana di tla kgona go itlhokomela. Ka nako yeo di tla kgona go boela nageng.

O na le mengwaga e mekae le ke tše kae? Bala nonwane gape gomme o arabe dipotšišo tše di latelago.

1. Ke diphoofolo tše kae tše di gorogilego kgweding ya Phato bookelong bja diphoofolo?
2. Ke mang wa go go goroga pele kgweding yeo
3. Phoofolo yeo e be e le mengwaga e mekae?

4. Ke mang wa go goroga mafelelong?
5. Ke diphoofolo dife tše nyenyane tša go goroga ka Phato?
6. Di be di le mengwaga e mekae?
7. Phoofolo ya go goroga ka Phato e di feta ka moka ke efe?

Mohlokomedi le bookelo bja gagwe bja diphoofo

Author - Nina Orange

Adaptation - Thelma Tshesane

Illustration - Magriet Brink

Language - Sepedi

Level - First paragraphs

© African Storybook Initiative 2015

Creative Commons: Attribution 4.0

Source www.africanstorybook.org